

OGLAS ZA DAVANJE KONCESIJE ZA MINERALNU VODU

# Za Čeoče traže nekog bez duga

Vodu sa izvorišta Čeoče do kraja 2015. eksploatisala je Bjelasica rada koja prošle godine, prema nalazu DRI, na to nije imala pravo

Uprava za vode raspisala je juče oglas za davanje koncesije za korišćenje mineralne vode sa izvorišta Čeoče u Bijelom Polju za flaširanje, odnosno pakovanje ili dopremanje vode u komercijalne svrhe. Ponude se mogu dostavljati do 28. juna.

Ovo je prvi put da oglas za korišćenje mineralnih voda raspisuje Uprava za vode. To je do sada bilo u nadležnosti Ministarstva ekonomije jer se smatralo da je riječ o mineralnim sirovinama, a ne o vodi.

Važan element iz oglasa je dokaz da ponuđač nema neizmirene poreske i obaveze po osnovu kazni izrečenih u krivičnom ili prekršajnom postupku, u periodu od najmanje tri godine prije objavljivanja oglasa.

Eksploataciju sa izvorišta Čeoče do kraja 2015. godine je obavljala firma Bjelasica rada. To preduzeće prošle godine na eksploataciju nije imala pravo, što je utvrdila Državna revizorska institucija u izvještaju koji je objavila 16. maja. DRI je konstatovla da Bjelasica rada duguje državi skoro pola miliona eura po osnovu koncesija za eksploataciju izvorišta Čeoče i da joj je istekao ugovor o koncesiji 1. aprila 2014. DRI je preporučila da se obračuna koncesiona naknada za 2015. godinu.



Uprkos dugu, dobili kredit iz Abu Dabi fonda: Bjelasica rada

FOTO: Arhiva "Vijesti"

Na dan 30. april Bjelasica rada je bila u blokadi koja je trajala 11 dana, a na taj dan iznos duga u blokadi bio je 1.371 euro. Firma je i na "crnoj listi" Poreske uprave sa ukupnim dugom za poreze, doprinose i koncesije od 2,5 miliona.

Uprkos nalazu DRI i podacima o dugu Bjelasice rade državi, bivši ministar poljoprivrede i aktuelni potpredsjednik Vlade **Petar Ivanović** je dva dana po objavljivanju izvještaja DRI potpisao ugovor o kreditu sa bjelopoljskom firmom vrijedan dva miliona dolara. Kredit je obezbijeden u okviru projekta kojeg sa 50 miliona finansira Abu Dabi razvojni fond, a Vlada je da-

la garancije.

Ivanović dok je bio ministar nije odgovorio na pitanje kako je Bjelasica rada dobila kredit. "Vijesti" su uputile pitanja novom ministru poljoprivrede **Milenu Popoviću**.

Većinski vlasnik Bjelasice rade je Eurofond, kojim godinama upravljaju firme i osobe povezane sa biznismenom **Veselinom Baro-**

**Bjelasica rada duguje državi skoro pola miliona eura po osnovu koncesija za izvorište Čeoče**

vićem.

U oglasu je navedeno da svaki ponuđač treba da ponudi naknadu za sticanje vodnog prava (koncesiona naknada) za korišćenje mineralne vode u procentu od prodajne cijene litra flaširane vode.

Direktor Uprave za vode **Damir Gutić** je prije mjesec na sjednici Odbora za ekonomiju kazao da je problem što se fabrikama za flaširanje vode računaju koncesije prema fakturisanom i prodatoj količini vode, a ne prema količini koju uzmu sa izvorišta. Naveo je da država zbog toga gubi milione, a koncesionari se rasipaju sa vodom. **Ma. M. - G. K.**

## NOVI MINISTAR RADA PRIMIO BIVŠE RADNIKE KAP-A Marić obećao pomoć u sprovođenju zakona

Ministar rada i socijalnog staranja **Boris Marić** razgovarao je juče sa predstavnicima bivših radnika Kombinata aluminijskog, koji danima protestuju u centru Podgorice zbog neisplaćenih otpremnina. Marić je obećao da će pomoći da što prije budu ispoštovana njihovih prava u skladu sa Zakonom o izmirenju obaveza za bivše radnike KAP-a.

„Marić nam je rekao da je njegov stav realizacija zakona i da će na sjednici Vlade dati svoj doprinos da naš višegodišnji problem bude riješen“, kazao je „Vijestima“ predstavnik penzionera KAP-a **Nikola Ra-**



FOTO: L. ZEKOVIĆ  
I juče blokirali bulevar Ispred Skupštine: Bivši radnici KAP-a

**MUP im ukinuo privremenu zabranu okupljanja**

ković.

U skladu sa Zakonom o izmirenju obaveza za 414 bivših radnika KAP-a trebalo bi da bude isplaćeno 5,45 miliona eura za otpremni-

ne. Bivši ministar finansija **Radoje Žugić**, kao i ministar ekonomije **Vladimir Kavarić** već nekoliko mjeseci su se protivili toj isplati.

Novi ministar finansija **Raško Konjević** na sastanku sa bivšim radnicima KAP-a u četvrtak obećao je da će ispoštovati zakon. On je objasnio da za njihove otpremnine trenutno fali dio novca koji je bio prvobitno opredijeljen, ali će ga obezbijediti čim dobije spiskove radnika sa iznosima pripadajućih otpremnina. Uprkos privremenoj policijskoj zabrani jučerašnjeg okupljanja, par stotina penzionera KAP-a prošetalo se centrom grada, a zatim su od deset do 16 sati, blokirali glavni gradski bulevar ispred Skupštine u znak protesta što im se ne isplaćuju otpremnine.

Penzioneri KAP-a su juče oko 17 sati dobili odluku MUP-a da je privremena policijska zabrana okupljanja ukinuta. **M. M.**

## EKONOMIJA

ekonomija@vijesti.me

vijesti

ZAVRŠENA PRVA FAZA PROJEKTA HILJADU PLUS

**Dodijeljeno 400 vaučera, 274 aplikacije na čekanju**

U okviru projekta "Hiljadu plus stanova" juče je uručeno još 166 vaučera, čime je završena prva faza u kojoj je ukupno dodijeljeno 400 vaučera. Iz Ministarstva održivog razvoja i turizma saopšteno je da je mladim bračnim parovima, zaposlenima u javnoj upravi i ostalim korisnicima ove sedmice dodijeljeno po 166 vaučera, a prethodne 68 vaučera prioritetnim ciljnim grupama. U projektu su odobrene 674 aplikacije građana, pa se 274 nalaze na listi čekanja. **B. Ma.**

5,7

MILIONA VRIJEDIO JE U PRVOM KVARTALU OTKUP I PRODAJA PROIZVODA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA, POKAZUJU PODACI MONSTATA. OD TOGA JE VRIJEDNOST PRODAJE IZ SOPSTVENE PROIZVODNJE 1,8 MILIONA EURA ILI 32,5 ODSTO, DOK JE VRIJEDNOST OTKUPA OD INDIVIDUALNIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA 3,9 MILIONA ILI 67,5 ODSTO.

SASTANAK PRIVREDNIKA I NOVE UPRAVE TIVTA

**Matijevićeva za zajedničko rješavanje problema**



Predstavnici tivatske privrede juče su na sastanku sa novim rukovodstvom Opštine iznijeli niz problema sa kojima se suočavaju, preporučivši set mjera koje bi im olakšale položaj i rad. Gradonačelnica **Snežana Matijević** (DPS) poručila je da zajedno mogu stvoriti ambijent u kome će i male firme i preduzetnici biti zadovoljniji i uspješniji. **S. L.**

### Kursna lista

primjenjuje se od 28. maja 2016. godine

VALUTA	KURS ZA 1 EURO
Australijski dolar	AUD 1.5483
Danska kruna	DKK 7.4367
Kanadski dolar	CAD 1.4560
Japanski jen	JPY 122.46
Hrvatska kuna	HRK 7.4905
Bugarski lev	BGN 1.9558
Češka kruna	CZK 27.028
Mađarska forinta	HUF 314.21
Švedska kruna	SEK 9.2673
Turska lira	TRY 3.2928
Ruska rublja	RUB 73.751
Kineski juan	CNY 7.3281
Švajcarski franak	CHF 1.1068
Britanska funta	GBP 0.7624
Američki dolar	USD 1.1168